

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) i člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 49/06 i 51/09), Općinsko vijeće Banovići, na sjednici održanoj 15.12.2022. godine, donosi:

O D L U K U **O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE BANOVIĆI** **ZA 2023. GODINU**

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Budžeta općine Banovići (*u daljem tekstu: Budžet*), njegovo izvršenje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancije, prava i obaveze budžetskih korisnika (Općinsko vijeće, Jedinostveni općinski organ i Općinsko pravobranilaštvo) i ostalih korisnika budžetskih sredstava, kao i druga pitanja u izvršavanju Budžeta za tekuću godinu.

Član 2.

Budžet je procjena godišnjih prihoda i primitaka , te utvrđenih iznosa izdataka i drugih plaćanja Općine, koji donosi Općinsko vijeće.

Budžet se odnosi na fiskalnu 2023. godinu, koja počinje 01. januara a završava 31. decembra 2023. godine.

Član 3.

Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela.
Opći dio Budžeta sastoji se od računa prihoda, rashoda i računa finansiranja.
Posebni dio Budžeta sastoji se od plana prihoda, rashoda i izdataka budžetskih korisnika raspoređenih u tekuće i kapitalne izdatke za tekuću budžetsku godinu.

Član 4.

Budžetski korisnici su Općinsko vijeće, Jedinostveni općinski organ (sa svim službama) i Općinsko pravobranilaštvo.

Član 5.

Transakcije svih prihoda i izdataka i poslovne aktivnosti iz Budžeta evidentiraju se u Glavnoj i Pomoćnim knjigama trezora.

Član 6.

Svi javni prihodi i primici budžeta, uključujući i prihode koje korisnici budžeta ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti po posebnim propisima, uplaćuju se na depozitni račun općine Banovići i iskazuju po izvorima iz kojih potiču.

Prihodi ostvareni po osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj:29/03, 22/06, 43/10) evidentiraju se na posebnom transakcijskom računu koji je u sastavu JRT.

Član 7.

Ako Općinsko vijeće ne donese Budžet prije početka fiskalne godine, finansiranje se obavlja privremeno, a najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine.

Odluku o privremenom finansiranju donosi Općinsko vijeće.

Privremeno finansiranje, u smislu stava 1. ovog člana obavlja se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, odnosno najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu.

Nakon proteka privremenog finansiranja, u tom razdoblju ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u Budžet tekuće godine.

II IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 8.

Sredstva budžeta koriste se za finansiranje izdataka iz nadležnosti Općinskog vijeća, Jedinstvenog općinskog organa, Općinskog pravobranilaštva i ostalih koji se finansiraju iz budžeta.

Sredstva budžeta osiguravaju se budžetskim korisnicima koji su u posebnom dijelu budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.

Korisnici koriste budžetska sredstva samo za namjene koje su određene budžetom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Član 9.

Namjenske donacije, grantovi i namjenski transferi uplaćeni na depozitni račun općine Banovići, a koji nisu planirani u budžetu općine Banovići, usmjeravaju se u budžet za fiskalnu godinu na osnovu Odluke Općinskog načelnika, a na prijedlog nadležne službe budžetskog korisnika.

Član 10.

Uplaćene i / ili prenesene a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene, mogu se izvršavati iznad iznosa planiranih u Budžetu a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava prema Odlukama Općinskog načelnika a na prijedlog nadležne službe budžetskog korisnika.

Zatečena sredstva na računima iz prethodne godine mogu se koristiti za izmirenje ukalkuliranih i tekućih obaveza Općine.

Član 11.

Budžetski korisnici kao i službe koje su u sastavu budžetskog korisnika odgovorni su za obračun, kontrolu, za potpunu i pravovremenu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti. Budžetski korisnik je dužan provesti sve zakonom propisane radnje radi naplate potraživanja.

Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare Službe jedinstvenog organa uprave sastavni su dio Računa prihoda i uplaćuju se na depozitni račun javnih prihoda Budžeta.

Budžetski korisnici kao i službe koje su u sastavu budžetskog korisnika odgovorni su za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično raspolaganje budžetskim sredstvima, efikasno i uspješno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrolu u okviru Budžetom utvrđenih sredstava.

Član 12.

Budžet se izvršava na temelju tromjesečnih planova raspoloživih budžetskih sredstava, na osnovu dinamike priliva sredstava u budžetu.

Budžetski korisnici pripremaju i podnose prijedloge operativnih budžeta Službi za budžet i finansije .

Prijedlozi operativnih budžeta obuhvataju rashode za tri mjeseca, iskazane na mjesečnom nivou.

Mjesečni operativni planovi dostavljaju se Službi za budžet i finansije.

Operativni plan odobrava Općinski načelnik, krajem mjeseca za naredni mjesec.

Služba za budžet i finansije izvještava korisnike o odobrenim operativnim budžetima.

Rashodi svakog korisnika ne mogu prelaziti iznose budžetskih sredstava utvrđenih u operativnom budžetu.

Član 13.

Budžet se izvršava u skladu sa njegovim likvidnim mogućnostima po slijedećim prioritetima:

1. otplata duga i kamata,
2. plaće i naknade zaposlenih
3. transferi za korisnike budžetskih sredstava (javne ustanove)
4. plaćanje obaveza po sudskim presudama
5. materijalni i drugi troškovi neophodni za rad općinskih službi

6. naknade za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća
7. kapitalni izdaci
8. ostalo

Član 14.

Postupak nabavke roba, usluga i ustupanja radova mora se obavljati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

Član 15.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave u toku budžetske godine podmiruju se iz sredstava Tekuće rezerve utvrđene Budžetom.

O korištenju sredstava Tekuće rezerve odlučuje Općinski načelnik.

Budžetsko izdvajanje za Tekuću rezervu ne smije preći 3 % planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Sredstva tekuće rezerve ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Služba za budžet i finansije obavezna je tromjesečno izvještavati Općinskog načelnika o korištenju sredstava Tekuće rezerve.

Općinski načelnik polugodišnje izvještava Općinsko vijeće o korištenju sredstava Tekuće rezerve.

Član 16.

Povrat pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda u tekućoj godini vrši se sa računa javnih prihoda (depozitnog računa) iz tekućeg priliva korisnika prihoda, a povrat prihoda koji nisu uplaćeni u tekućoj godini vrši se sa transakcijskog računa korisnika prihoda, u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno / više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Općine i postupku umanjenja obaveza.

Član 17.

Općinski načelnik može na prijedlog budžetskog korisnika donijeti odluku o prestrukturiranju rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za budžetskog korisnika, a najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda za budžetskog korisnika.

Član 18.

Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa koji su sastavni dio Jedinstvenog računa trezora (u daljem tekstu: „JRT“).

JRT može imati više podračuna.

Sa JRT se ne može isplatiti ni jedan izdatak ukoliko nije odobren Budžetom.

III REALIZACIJA SREDSTAVA BUDŽETA

Član 19.

Nalogodavac za izvršenje Budžeta je Općinski načelnik.

Član 20.

Sredstva utvrđena za isplatu naknada za rad u Općinskom vijeću i u radnim tijelima Općinskog vijeća isplaćuju se na osnovu Odluke o plaćama i naknadama („Službeni glasnik općine Banovići“, broj:3/17, 1/18, 1/19 i 1/21) i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 21.

Sredstva planirana u okviru Općinskog vijeća za općinsku izbornu komisiju će se realizovati u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

Član 22.

Sredstva utvrđena u budžetu za plaće zaposlenih u Općinskom organu uprave i Općinskom pravobranilaštvu isplaćuju se u skladu sa važećom Odlukom o plaćama i naknadama.

Osnovica za obračun plaće uposlenika općinskog organa u periodu 01.01.-31.12.2023. godine, u skladu je sa postignutim Sporazumom između Općinskog načelnika i Sindikalne organizacije općine Banovići, broj:01-04-3630-1/22 i iznosi 330,00 KM a visina boda 1,15.

Član 23.

Sredstva utvrđena u budžetu općine Banovići na pozicijama:

- Transfer za rad JU "Centar za kulturu i informisanje" Banovići
- Transfer za rad JU "Javna biblioteka" Banovići
- Transfer za rad JU "Javna biblioteka" – grijanje
- Transfer za rad JU "Sportsko kulturni centar" Banovići
- Transfer za rad JU "Sportsko kulturni centar" Banovići - trenažni proces
- Transfer za rad JU "Dječije obdanište" Banovići
- Transfer za rad JU "Dječije obdanište" realizacija predškolskog projekta
- Transfer za rad JU "Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma" Banovići
- Transfer za rad JU "Centar za socijalni rad" Banovići
- Transfer za JNP JU "Centar za socijalni rad"
- Transfer za posebne namjene javnih ustanova
- Transfer za JU "Dom zdravlja" nabavka opreme

- Subvencije JP "Eko-Sep" Živinice - sufinansiranje rada JP
- Subvencije JP "Eko-Sep" Živinice - dodatni troškovi rada deponije
- Subvencije JP "Eko-Sep" Živinice - za troškove PDV-a
- Subvencije javnim preduzećima

dodjeljuju se na osnovu ugovora, koji priprema nadležna općinska služba, a koji će sa korisnikom sredstava zaključiti Općinski načelnik.

Ugovorom će se definisati namjena i način korištenja sredstava, te ostale obaveze u pogledu namjenskog korištenja istih.

Član 24.

Sredstva utvrđena u budžetu općine Banovići na pozicijama:

- Savez udruženja građana sportskih klubova Općine Banovići
- FK "Budućnost" Banovići

dodjeljivat će se odlukom Općinskog načelnika, koju priprema nadležna općinska služba, u skladu sa visinom planiranih i raspoloživih sredstava, i ista će definisati namjenu, način korištenja i pravljanja sredstava.

Član 25.

Sredstva utvrđena u budžetu općine Banovići na pozicijama:

- Transfer za obrazovanje
- Transfer za kulturne manifestacije
- Finansiranje/sufinansiranje OCD/NVO (udruženja civilnog karaktera)

dodjeljivat će se krajnjim korisnicima odlukom Općinskog načelnika, koju priprema nadležna općinska služba/komisija, nakon provedenog javnog poziva u skladu sa posebnim kriterijima i ista će definisati pravljanje sredstava,

- Grantovi pojedincima - stručno osposobljavanje
izvršavat će se pojedinačnim ugovorima, nakon provedenog javnog poziva, u skladu sa visinom planiranih i raspoloživih sredstava,

- Stipendiranje studenata i đaka
izvršavat će se pojedinačnim odlukama / rješenjima Općinskog načelnika, nakon provedenog javnog konkursa, u skladu sa visinom planiranih i raspoloživih sredstava.

Član 26.

Sredstva utvrđena u budžetu općine Banovići na pozicijama:

- Grantovi pojedincima - korisnicima BIZ-a (kantonalna sredstva)
- Grantovi pojed.-stambeno zbrinjavanje korisnika BIZ-a (kantonalna sredstva)
- Grantovi pojedincima - korisnicima BIZ-a (općinska sredstva)
- Subvencioniranje demobiliziranih branilaca i raseljenih lica

izvršavat će se za kantonalna sredstva na osnovu rješenja / odluka / ugovora nadležnog Ministarstva za boračka pitanja TK, i nadležne službe za BIZ-u, a za općinska sredstva na osnovu odluka / rješenja Općinskog načelnika, donesenih u skladu sa Pravilnikom koji donosi Općinski načelnik, na prijedlog nadležne službe.

Član 27.

Sredstva utvrđena u budžetu općine Banovići na pozicijama:

- Naknade porodicama za rođenje djeteta
- Isplata za učenike prvih razreda osnovnih škola
- Posebne nagrade učenicima i nadarenim studentima

izvršavat će se odlukom Općinskog načelnika, u skladu sa planiranim i raspoloživim sredstvima, koju na osnovu službene evidencije priprema nadležna općinska služba.

Član 28.

Sredstva utvrđena u budžetu na poziciji "Subvencije najamnina za neprofitno socijalno stanovanje" koriste se na način propisan Odlukom o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za korištenje stanova po modelu neprofitno - socijalno stanovanje usvojene od strane Općinskog vijeća, na osnovu odluka / rješenja općinskog načelnika donesenih u skladu sa pravilnikom koji donosi općinski načelnik, na prijedlog nadležne općinske službe za socijalna pitanja.

Član 29.

Sredstva utvrđena u budžetu općine Banovići na pozicijama:

- Finansiranje/sufinansiranje udruženja od posebnog značaja (boračka populacija)
 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
- izvršavat će se odlukom/rješenjem/ugovorom Općinskog načelnika nakon provedenog konkursa/poziva koju u skladu sa odlukama i aktima Općinskog vijeća i/ili Općinskog načelnika priprema nadležna općinska služba sa imenovanom komisijom.

Član 30.

Sredstva utvrđena u budžetu općine Banovići na pozicijama:

- Pomoć kod liječenja biomedicinski podpomognutom oplodnjom
- Obavezno zdravstveno osiguranje za lica u stanju socijalne potrebe
- Subvencije za mlijeko
- Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
- Subvencije za potporu i promociju obrta i poduzetništva

realizovat će se odlukom Općinskog načelnika, koju, u skladu sa odlukama i aktima Općinskog vijeća, pravilnicima i drugim internim aktima Općinskog načelnika, priprema nadležna općinska služba.

Član 31.

Sredstva utvrđena u budžetu za rad stalnih i privremenih komisija, koje imenuje Općinski načelnik, isplaćuju se u skladu sa Odlukom o isplati novčane naknade za rad u komisiji, koju donosi Općinski načelnik.

Član 32.

Sredstva CZ utvrđena u budžetu koriste se za namjene koje po planu, uz saglasnost Općinskog štaba civilne zaštite, donosi Služba civilne i protivpožarne zaštite u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br:4/12 i 80/13).

Na isti način se koriste prihodi ostvareni po osnovu naknade za izgradnju skloništa.

Član 33.

Sredstva utvrđena u Budžetu općine Banovići kao „*Kapitalni transferi mjesnim zajednicama*“ koriste se na osnovu Plana / Programa rada Općinskog načelnika i općinskog organa uprave ili po ukazanoj potrebi na prijedlog nadležne službe uz odobrenje Općinskog načelnika.

Član 34.

Sredstva utvrđena u Budžetu Općine kao „*Rekonstrukcija i investiciono održavanje*“ realizuju se na osnovu Plana / Programa rada Općinskog načelnika i općinskog organa uprave i na osnovu Programa javnih investicija usvojenog od strane Općinskog vijeća.

IV FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Član 35.

Služba za budžet i finansije dužna je podnositi Općinskom načelniku tromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni izvještaj o izvršenju Budžeta u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda, a godišnji do 15. maja tekuće godine.

Općinski načelnik dostavlja Općinskom vijeću Izvještaj o izvršenju Budžeta u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH i programom rada Općinskog vijeća.

V ZADUŽIVANJE

Član 36.

Općina može stvoriti obaveze po osnovu zaduživanja ili izdavanja garancija pod uslovima i obimom propisanim Zakonom kojim se uređuju dug, zaduživanje i garancije u FBiH.

O visini zaduživanja odlučuje Općinsko vijeće.

Otplata duga Općine predstavlja obavezu Općine.

Ugovore o zaduživanju Budžeta i izdavanju garancija potpisuje Općinski načelnik.

Član 37.

Općina Banovići se može zadužiti u slijedeće svrhe:

- za finansiranje kapitalnih investicija i posebnih programa odobrenih od Općinskog vijeća,
- za plaćanje, na osnovu izdatih garancija općine Banovići, u potpunosti ili djelimično u slučajevima kada zajmoprimac ne isplati svoje obaveze;
- za finansiranje budžetskog deficita.

Član 38.

Općina Banovići može izdati granciju samo za finansiranje kapitalnih investicija, i samo pod uslovom da je pravna osoba koja je zajmoprimac sredstava pravna osoba čiji je većinski vlasnik općina Banovići ili je pod nadzorom općine Banovići.

VI RAČUNOVODSTVO I NADZOR BUDŽETA

Član 39.

Budžetsko računovodstvo zasniva se na računovodstvenim načelima: tačnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Budžetsko računovodstvo vodi se po načelu dvojnog knjigovodstva i na računima kontnog plana Budžeta.

Član 40.

Priznavanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka putem sistema Glavne knjige provodi se po načelu modificiranog nastanka događaja.

Prihodi i primici priznaju se u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, odnosno kada su uplaćeni na račun Budžeta.

Rashodi i izdaci priznaju se u onom periodu kada je obaveza nastala za plaćanje.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u budžet za tekuću godinu.

Član 41 .

Budžet mora biti uravnotežen, tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Ako se u toku budžetske godine zbog nastanka novih obaveza za Budžet ili promjena privrednih kretanja povećaju rashodi i / ili izdaci, odnosno povećaju ili smanje prihodi i / ili primici Budžeta, Općinski načelnik, predlaže Općinskom vijeću izmjene i dopune Budžeta.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, a tiču se načina izrade, planiranja, sadržaja, donošenja, izvršavanja Budžeta, zaduživanja i garancija, prava i obaveza korisnika, računovodstva, nadzora i revizije kao i izvještavanje Budžeta, te drugih pitanja, primjenjivat će se odredbe važećih zakona.

Član 43.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „*Službenom glasniku općine Banovići*“, a primjenjivat će se za fiskalnu 2023. godinu.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA BANOVIĆI
OPĆINSKO VIJEĆE**

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Lapčević

**Broj:12-04-323/22
Banovići:15.12.2022. godine**